

СОЛП ЧУРАПЧЫТААБЫ РАЙКОМУН УОННА ҮДЭННТЭР
ДЕПУТАТТАРЫН АРИУОННААБЫ СОВЕТЫН ОРГАНА

1931 сыл алтынны
мүтүн 12х030

* 115 (1879)

1976 с.л. Ахсынны 4 нүнэ
СУБУОТА

2. 主成分分析

Болгария Коммунистическая партияын Кийн Комитетын Бастаын секретара, Болгария Народнай Республикатын Государственной Советын Председателя Тодор Живков ахсынны 2 күнүгэр Кремльгэ СССР КИ Генеральной секретарыгар Л. И. Брежневкэ Болгария Народнай Республикатын үрдүнү наараадаларын — Болгария Народнай Республикатын Геройун иинис Кыһыл нениүс Сулуун уонна Георгий Димитров орденын туттарда. Бу наараадалар Л. И. Брежнев 70 сааһын туолуутунан сибээстээн СССР Ленинскэй политикатын ырытан өгөрүүгэ уонна олоххо ниллэрингэ, Советскэй социалистическай государство сайдыытыгар үһүлүчүлээх үтүөлэрин, СССР уонна БКП, Советскэй Союз уонна Болгария моруоттарын иини ардыларыгар бары өрүттээх бииргэ үлэлээһинин, быраастаһыынын кэнэтиигэ уонна диригэтиингэ, социалистическай дөбөрдөһүү бииргэ сомоболуутун бөбөрөтүүгэ, иини модун күүһүн уонна сабыдыллын күүһүрдүүгэ, аан дөйдүтээбэ коммунистическай уонна рабочай хамсааһыны бииргэ үүмүүгэ уонна тыгсааһыны сымнаатыга, бигэ эйэ уонна моруоттар куттала суох буолууларын

Болгария набаарадаларын туттарыгга сырыт-
тылар: табазрыстар Ю. В. Андралов, В. В. Гри-
шин, А. А. Громыко, А. П. Нириленко, А. Н.
Косыгин, Ф. Д. Нулаков, А. Я. Пельше, Н. В.
Подгорнай, М. А. Суслов, Д. Ф. Устинов, П. Н.
Демичев, П. М. Машеров, Б. Н. Пономарев,
М. С. Саломонцев, И. В. Капитонов, В. И. Дол-
гих, К. Ф. Катушев, М. В. Зияянин, К. У. Чер-
ненко, Я. П. Рябов.

СССР-ийн ХКП Политбюротун чилиээнгэр, ССКП
ХКП Политбюротун чилиээнгэр нандидаттар, ССКП
ХКП секретарьдара Болгария Народнай Республи-
катын үрдүк набаараадаларын туттарымын Л. И.
Брежнев истикни эбэрлээтэлэр уонна ССКП
ленинсий тас уонна ис политикатын олоххо
киллэрингэ салгы айымнылаах үлэни бабар-
дылар.

CCTA

Бийнхн дийдубутугар ССРС
Конституцитайн хүнэ социалис-
тической демократия өргөйдөө-
хүүн бэрлэйнхыгтан бийнх-
таний бэлэтээр, Кыайыт со-
циализм Конституцитайн сүрүн
уратынан ниин граадаанар
араантарын уонна конгуэлэрни
дохтоохун эрэ буолбакка,
хүч эмгэ өлөр тулууларын хаач-
уулаа бхөлэр.

Социализм сүтіншілээр көңүлдөрүн ийин оңсулар капиталистический дойдулар үлөнтүрөгүр уюна ийрүктөөрлөр өрө күүрүр хөдөбүрүнүн буолаллар. Социализм күчтөн күч улам улааһа ийэр сабадыла коммунизмы утарыаччыларга ордуң кыйахаллар. Империализм идеологията уюна ийилээр коммунистический социалистический дойдулар практикаларын күчүтүрөгө хөдөбүрлөр уюна социалистический демократия принциптеригэр күлүгү түбөрүрөгө соруналлар. Демократия бопуруростора, доомоңууллар өккө утарыта турар общественный системалар идеологията охсүһууларын ийини күчүтүрүрүр таһарылыһыһа

Экономиста бичлагданаа х т м к, принципн бичлэгн сайдмгыт, үлг-гэ суох буолуу бичиги дийдубу-тутар суогд, үлгннттэр олхотхорун материаллааь уонна культурнай табыгымн тохтоло суох үрдэтнн гранднттар бары бичвэнтэрин уонна конүлэрин олххх нит-лэрингэ араллээх мэстэвин, нэлэр-лэмгэ араллээх буолууну уонна социальнай оптимизмга үөскө-тэлэр. СССР XXV съеднттар та-баарыс Л. Н. Брежнев «Валити

Бийигийн ангардас теорингтан эр
буудбалка, ону тэнгэ змбох смт-
лахх практикаттан бийлэнт: со-
циализма суох дынгилахх демо-
кратин, ол демократаянн мэл-
дэнтин сайыннарбалка эр социа-
лизм баар буолуов сэлэмнэт.
Ол да ичин партиа XXV сүүл
социалистическай демократинна
сартым түгсэрийн киэит програм-
матан ырытан онгөрбута. Итэ
программа дынгилахх баар усу-
дуобуйаларга олодурар. Ол кур-
дун, бийаги хойдубутугар сай-
дымлахх социалистическай об-
щество тутулуунна; бийиги госу-
дарствотиот норуот бүтүүнүн
интэрвизин уонна нолатын отор
норуот бүтүүнүн государствота;
бийнэхэ сага историческай хол-
белук — советская норуот үөс-
кээтэ, Грэндианнары государств-
веннай уонна общественнай
дымалларга сайааһыга бүтүүн-
нэрин тарлар тубууан Ленин
этинтин партиа утумнаахтыа
олоххо кылларэр. Ити соруу ба-
статан кураи үхэинтэр депутат-
тарын Советтарын оруолларын
үрдэтин суолууна бийаарыллар.
Советтар дойду нэһилиэннэһэ
бүтүүнүүтүн хабааллар. Кинилэр
норуот боломуочуулаахх пред-
ставительнай оргэниэринан бу-
оаллар. Советтарга 2,2 мөлүйүн
тэн тахса депутаттар тэлиһи-
налар. Кинилэргэ 31 мөлүйүн
аппэриатар көмөлөһөдлэр. Бу
сымыннаралар советская госу-
дарство маассабай, народнай харак-
тердэаадын көрдөрөдлөр.

Билэгийн билэгийн партизаны
УОННА НОРВОНХУТ ҮЛЭТИГЭР-ХАМ

данийг свамай хялаабынайдын
ССКП XXV съезийн уураахтарыг
толоруу, 1976—1980 сыллары,
ССРС поруутун халаабыстыбатын
сыйлишарым гууналар Со-
кроду уонда ССКП КК ал-
тинныытаары (1976 с.) Плениум
уураахтарыг олоххо илаларын
булар. Итин сэрэ партид Со-
веттар сүүрү болзолторун дой-
ду поруутун халаабыстыбатын
сыйлишарымга түмөр.

СССР-ийн эдийн засгийн стратегийн үүснүүрэн ахсаалбаха үрдэти буолар. Ол да нһин өнүсө пати жетси түбэлтэхчэ нодүүс уош хаачыстыба патилетелатын билдэриллэлбатар. Маныха Со веттар инициативтер инициатива кы көтөбүүгэ, бериллалит бөлө нуочубалары ордук толору түһс нэс суолларын көрдөөлүгүтүккөт суол аһыллар.

Социалистический демократизм: сайдан шинэтийг бичр туохутунай: массабай общественный тэрилтэлэр — советский профсоюзтар, деонгуруул комиссох, парадна-хонгуруул активистара, табиарыстын сууттар, народный дружиналар үмэлэр-хамнаастара, сымлалта конзев, ордук активнай буолан илэр. Ойон мөлүйүөнүгүз советский граждандар, госулар-ственний функциялары голоруу-га, общественный проблемалары быһаарырга идээннэ тардыл-лаллар. Дээ бу буолар социали-стический демократия дьинг дыма-лара көстүүтэ, өрүүтэ дьингэ-бывааһа олозсуйуута.



Меленковской оройуон Күрүңкэ татынан совхоза — Ульинэвский уобаласка бурдугу үүнүрүгү эрийи беден хайайыстыба. Был совхоз госуду гүбүбэ 204 гыһылыча центнер бурдугу туту.

тарда. Мөннэ улахан суолта сирн
онорууга бариллаар. Техсус пяти-
леткаба совхоз 8 малүйвөн барсн
малбыта. Онус пятилеткаба өсөө
элбэх барыс ымыллара быласина-
нар. Хаһаайыстыбага 24 ты-
һымича сибининьэни, 2500 та-
руур барааны нитэр икки комп-
лекс үлэтиир.

Ю. ОЗЕРОВ фотота.
ССТА фотокронината.

Зырааһыннь ыгы көрсө

«Якутсааһастрой» ТМУ-га пятиэтокта бастаан сыйлылар 618 тыһ. солк. тутар-тангар үлэни ыһтар бөлөһүнүн 593,7 тыһ. солкубуһунан эбэтэр сыйлаагы соруудагы 35,4 барыһынан төлөрөн иһэр. Оттон улаастаах бөһүтүн күүһүнэн 505 тыһ. солк. үлэни ыһтамхалааһын 500 тыһ. солк. оҕордо. Оттон 69-кэ күүһүнэн ыһтыылар үлээлэр Советскай Конституцияны күүнү көрсө, төлөрүлүһүлэр.

СССР-ийн рэйкомун административтай уюуна үзэгшлэгч оло-
рор таас дийлснэрийн хэмжээгээр хуурууга (ирраб Н. С. Ар-
темьев) 76 тийн, солс инулар 217,9 тийн, солс үлэ баран
биймлыг бидлаанары толорууга бидлаар суулалална. Бу
дмал ишлэв үзэгшлэгч олоор таас дийлснэ үзэгч кинрих-
төөх. Итня тейшын 9 26-дох 12 квартираллах дийлснэ мэд-
лэв, нобон кинрихтээх.

Байг. нүүнүгэн мнатыллар тутуугн хвалбыт нмчгэ 50 тнх.
сэлг. үлэ нэлэр снл суотугар толоруллар.

А. ПОЛЯТНСКАЯ

ОПЫТТААХ ИЛИИЛЭРГЭ

БОЛТОНГО. Ороёулаан төрөө-
бүт уесна мэлтэх туруктайх
боломжтойгоор, хамгийн сайн
из ахсын 732, К. Д. Борисова
31 хороонсута 711 грамм төлө-
лүйжээ.

Орхон-Энхтайвны нутаг дэвсгэрийн 10-р хорооноос 10 км-ийн зайд байрладаг. Энхтайвны нутаг дэвсгэрийн 10-р хорооноос 10 км-ийн зайд байрладаг. Энхтайвны нутаг дэвсгэрийн 10-р хорооноос 10 км-ийн зайд байрладаг.

Кипилэр бирдиндизин бун-
сайдын, экин аһылгы кууска
сигетин сүөһүлэр туруктарын
көһөнөөргө сыраллаан улаанна-
лар. Дар үлүһүс Т. К. Бороо-
тох туруктаах 66 борооскуну
идан оуубай көртүгү-истиги-
гэ туруулаан кыстык инкис-
лыгытар хас бирдин төбө 398
салам аһыл бунд ситкитэ.

С ЯКОВЛЕВ.
Субуруускай патынан совхоз.

Субуруускай патынан совхоз.

СССР КИИН КОМИТЕТЫТТАН,
ССРС ВЕРХОВАЯ СОВЕТЫН ПРЕЗИДИУМУТТАН
УОННА ССРС МИНИСТРДЗЫН СОВЕТЫТТАН

ССНП Кили Комитета, ССРС Верховнай Советын Президиума уонна ССРС Министрларын Совета дьулусчулаах баай-ини-й деятель, Ага дой уну кырыккүөр Улуу сэтти антинай ныйттылааба, ССНП ИИ чилизнэ, ССРС Верховнай Советын депутата, Советскэй Союз икки тэтүүлээх Герой, Советскэй Союз Маршала ЯКУБОВСКАЯ ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ уһун ыраакан ыгрым кэминтээн бу дьыл сэттиннэ 30 күнүгэл 65 сааһыгар элбүтүн дирингини нурутууан туран иһиннээлээ.

СССР МИНИСТЕРСТВА
СССР ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТЫ ПРЕЗИДИУМА
СССР МИНИСТЕРСТВА СОВЕТА

